

Otkrijte NATO

Zaštita ljudi

Često uzimamo zdravo za gotovo mogućnost slobodnog kretanja u bezbjednom i ekonomski stabilnom okruženju. Bezbjednost u svim područjima svakodnevnog života je ključna za našu dobrobit.



Suočavanje sa novim prijetnjama

Metode za očuvanje mira moraju da se mijenjaju zajedno sa prirodom prijetnji. NATO svoja odbrambena sredstva preusmjerava prema današnjim prijetnjama. Prilagođava svoje snage i razvija multinacionalne pristupe za rješavanje problema terorizma, raspada država i drugih prijetnji bezbjednosti poput oružja za masovno uništenje.

Učvršćivanje partnerstva

Uspostavljanje dijaloga i saradnje je ključno za mirne odnose i bolje internacionalno razumjevanje.

NATO pruža jedinstvenu mogućnost državama članicama i partnerima da se konsultuju po pitanju sigurnosti kako bi izgradile povjerenje i dugoročno sprječile konflikt.

Putem multilateralnih inicijativa i saradnje u praksi države zajednički rješavaju nove prijetnje bezbjednosti.

Stvaranje Mira i stabilnosti

Mnoge strane mogu da uživaju u prednostima koje proizilaze iz stabilnosti. Presudna je stabilizacija regija u kojima napetosti predstavljaju prijetnju bezbjednosti. Zato NATO aktivno sudjeluje u operacijama rješavanja kriza, sarađujući sa ostalim internacionalnim organizacijama.

Države članice i partneri

sjevernoatlantski sporazum je potpisani 4. aprila 1949. godine.

DRŽAVE ČLANICE (DATUM PRISTUPANJA)

Albanija /2009	Luksemburg /1949
Belgijska /1949	Mađarska /1999
Bugarska /2004	Njemačka /1955
Danska /1949	Norveška /1949
Estonija /2004	Poljska /1999
Francuska /1949	Portugal /1949
Grčka /1952	Republika Česka /1999
Holandija /1949	Rumunija /2004
Hrvatska /2009	Sjedinjene Države /1949
Island /1949	Slovačka /2004
Italija /1949	Slovenija /2004
Kanada /1949	Španija /1982
Latvija /2004	Turska /1952
Litvanijska	Ujedinjeno Kraljevstvo /1949

PARTNERI PARTNERSTVA ZA MIR (PP)

Armenija	Malta
Austrija	Moldavija
Azerbajdžan	Rusija
bivša Jugoslavenska	Srbija
Republika Makedonija*	Švajcarska
Bjelorusija	Švedska
Bosna i Hercegovina	Tadžikistan
Crna Gora	Turkmenistan
Finska	Ukraina
Gruzija	Uzbekistan
Irska	
Kazahstan	
Kirgistan	

PARTNERI MEDITERANSKOG DIJALOGA

Alžir	Mauretanija
Egipt	Tunis
Izrael	
Jordan	
Maroko	

DRŽAVE ISTAMBULSKE INICIJATIVE ZA SARADNJU

Bahrain	
Katar	
Kuvajt	
Ujedinjeni Arapski Emirati	

Šta je NATO?

Organizacija sjevernoatlanskog sporazuma je jedna od najvećih svjetskih internacionalnih institucija. To je politički i vojni savez koji okuplja 28 država članica iz Europe i Sjeverne Amerike.

Te se države sastaju da bi sarađivale i raspravljale o pitanjima sigurnosti i odbrane. Na taj način NATO predstavlja jedinstvenu vezu između ta dva kontinenta za saradnju u političkim i bezbjednosnim pitanjima.

Tallinn
Foreign Ministers
Ministres des affaires étrangères

ESTONIA | ESTONIA | 22-23 IV 2010

Photo: NATO / Flickr

Šta su zadaci NATO saveza?



NATO se obavezuje da će svoje članove štititi pomoću političkih i vojnih sredstava. Takođe potiče savjetovanje i saradnju sa državama koje nisu članice NATO saveza u brojnim bezbjednosnim pitanjima, poput reforme obrane i očuvanja mira.

Putem rasprava i partnerstva NATO doprinosi sprečavanju sukoba unutar i izvan granica država članica.

Promovira demokratske vrijednosti i zalaže se za mirno rješavanje sporova. Ako se to ne postigne diplomatskim putem, sam NATO ili u saradnji sa drugim državama i internacionalnim organizacijama posjeduje vojna sredstva potrebna za rješavanje kriza i operacije očuvanja mira.

NATO ima i treću dimenziju koju čine aktivnosti u području planiranja za civilne krizne slučajeve, pomoći saveznicima i partnerima u slučaju katastrofa te promocija saradnje na polju nauke i zaštite okoliša.

Svaka država članica ima stalnu delegaciju u političkom sjedištu NATO saveza u Briselu. Na čelu delegacije je ambasador koji predstavlja svoju vladu u procesu konsultacija i odlučivanja unutar saveza.

Sjevernoatlantsko vijeće je najvažnije tijelo političkog odlučivanja unutar organizacije. Sastaje se na različitim nivoima, a predsjedavajući je generalni sekretar NATO-a koji pomaže članicama da se slože u ključnim pitanjima.

Unutar svakog NATO odbora sve se odluke donose konsenzusom. "NATO odluka" stoga izražava kolektivno mišljenje svih država članica.

Sopstvene snage NATO-a su prilično male. Kad Sjevernoatlantsko vijeće donese odluku o izvršavanju operacije u njoj na dobrovoljnoj bazi sudjeluju snage članica. Te se snage nakon dovršetka misije vraćaju u svoje zemlje.

Kako funkcioniše NATO?

Vojno komandna struktura ima zadatak koordinacije i sprovođenja tih operacija. Strukturu čine sjedišta i baze locirane u različitim državama članicama.

Svakodnevne aktivnosti NATO-a, civilne i vojne strukture i programi ulaganja u bezbjednost finansiraju se iz zajedničkih budžeta u kojima vlade sudjeluju prema dogovorenoj formuli podjele troškova.

